

# ETHI DIARI

Numerò 90  
Dimecres 25 d'abriu 1999

HUELHETON

DIARI

D'ARAN

Prezzi: 50 pessetes



## CAMPIONS

dera Liga de Fótbol Sala Val d'Aran 1998-1999.

Equip dera Escòla de Fótbol dera  
Escòla Municipau de Vielha-Mijaran.

## PLEN DER AJUNTAMENT DE VIELHA-MIJARAN

Entà deluns dia 26 d'abriu qu'ei convocada ua session ordinària deth Plen der Ajuntament de Vielha-Mijaran tamb eth següent orde deth dia:

1. Aprobacion des actes des sessions anteriores.

2. Dar compde de decretos de Bailia e ratificar eth decret sus era dimission der arquitècte tecnic, senhor Joaquín José Obiols.

3. Aprobacion de certificacions d'òbres.

4. Execucion per fases deth projècte d'urbanizacion E.D. 10, tamb era aprobacion der amàs de condicions entara licitacion dera IIau fasa e convocatòria de concors public.

5. Aprobacion des quòtes urbanistiques dera IIau fasa dera obra d'urbanizacion deth E.D. 10 de Vielha.

6. Aprobacion dera imposicion e ordenacion de contribucions especiaus dera IIau fasa dera obra d'urbanizacion E.D. 10 de Vielha.

7. Aprobacion dera imposicion e ordenacion de contribucions especiaus dera obra d'urbanizacion des carrers Sant Miquèu e camin de Mont de Vilac.

8. Adjudicacion definitiu des parcèlles 25.

b) 1 deth P.P. Mijaran e RC deth P.P. Eth Solan.

9. Renauïcion deth contracte de loguèr deth locau deth Jutjat.

10. Aprobacion iniciau dera modificacion des Nòrmes Subsidiàries der equipament social de Betren.

11. Ratificar er acòrd d'aprobacion provisioriu deth Plan Especial de Melhora Urbana de Vilac.

12. Aprobacion iniciau deth Plan Especial des parcèlles RC 48 e RC 49 deth P.P. Eth

Solan.

13. Aprobacion iniciau deth Plan Especial num. 5.

14. Cession d'us dera casa Saforcada tath Consell Generau d'Aran.

15. Reduccio deth capitau de VIGESA.

16. Incautacion de quauqui avals.

17. Acceptacion dera cession de terrens entà vials.

18. Suspension dera concession de licéncies d'òbres entara construccion de cabanes en terren non urbanizable.

19. Recepcion provisionau dera urbanizacion parciau dera plaça dera Generalitat per VIELHAPARK SL.

20. Adjudicacion definitiu deth profitament de peishius.

21. Ratificar er acòrd marc damb PREVERISK sus era estacion d'esquí Tuca.

22. Aprovar era adesion ath convèni entre LOCALRET e TELEFÓNICA.

23. Dar compde der escrit d'allegacions ath pressupòst entar exercici 1999 deth Consell Generau d'Aran.

24. Declarar es veïclos municipaus en çò que tòque ath servici de seguretat ciutadana en cas de catastrofes, calamitats, etc.

25. Moción de SOS RACISME de Catalunya.

26. Moción d'AMC sus:

a) era commemoracion des 20 ans d'ajuntaaments democratics.

b) solidaritat damb Kosòvo, campanha entà recuélher sòs e minjar

27. Moción der Ajuntament de Sant Fruitós de Bages sus eth supòrt ath Moviment pro-Joaquín Martínez.

28. Precs e demanes.

## COMENCEN A APARÉISHER ÒMES KOSOVARS ENTRE ES REFUGIADI



A començat a vedé-se en Albània, entre es colones de refugiadi kosovars, grops d'òmes en edat de combàter, dempués de setmanes de témer qu'eren assassinadi lagunes de Kosòvo.

Er exòde de kosovars l'integraue majoritàriament hemnes, mainatges e ancians, d'ençà qu'es tropes iugoslaves auien accelerat çò qu'era OTAN denoncièc com ua campanha de 'netèja ètnica' en Kosòvo. Se temie pera sòrt des òmes absenti, tamb edats que van dera adolescència enquisas 60 ans. S'a dit que fòrça d'eri sigueren reclutadi voluntàriament enes forces que combaten ath govèrn iugoslau.

Eth corresponsuau dera CNN, Ben Wedeman, didec que quaqui òmes crotzèren era termièra iugoslaua diuendres. Quauqu'uns dideren qu'auien estat agropadi pes autoritats sèrbies e portadi a realizar trabalhs forcadi entà dempués èster expulsadi.

Era majoritat des mès de sies cents mils kosovars a cercat refugi en Albània e Macedònia. Bèri uns des qu'arribèren a Albània caminèren mès de 160 quilomètres entà ges-

sso de Kosòvo, e trauessèren era frontèra tamb es pès ensangonadi.

Encara son plan dures es condicions de vida enes hangassi que son es campaments en aqueli païsi, maugrat qu'es desplaçadi pòden recéber atencion basica, didec Clare Short, era secretària britanica entath desenvolopament exterior.

Peth sòn costat, es organismes umanitaris d'ajuda e oficiaus dera OTAN comencèren a planejar era tornada de centenats de milers de refugiadi entà Kosòvo, quan acabe eth conflicte.

Eth tropes dera OTAN an despartit 11.000 tones d'ajuda umanitària entà alimentar e auberjar lèu ueitanta cinc mil refugiadi e an subministrat 716 tones de medecines, didec eth vicealmirant Ian Garnett, cap d'operacions de Gran Bretanya. "Era ajuda umanitària despartida siguec sufisenta entà alimentar 400.000 personnes pendent setze dies, autrejar aubèrja temporau, lhets e servicis basics tà 100.000 refugiadi e entà satisfier es besonhs medicaus primaris de 300.000 personnes".

Grândola,  
vila morena

Terra da  
fraternidade

O povo é que  
mais ordena

Dentro de ti  
ó cidade

José Afonso,  
cantaire  
portugués



## AUÉ HÈ 25 ANS DERA REVOLUCION DES CLAVELHS EN PORTUGAU QUE PORTÈC ERA DEMOCRÀCIA

Tàs zèro ores e vint menutes deth 25 d'abriu de 1974, Radio Renascença emetie, en sòn programa *Límite*, era cançon, alavetz proibida, "Grândola, vila morena" de José Afonso. Ère eth senhau trigat peth Movement des Forces Armades (MFA) entà confirmar qu'era operacion militar auije començat. Dera man d'un movement democratic der exercit portugués, e sense disparar cap de tir, tamb era complicitat de grans sectors dera poblacion portuguesa, se passèc d'un regim dictatori, eth mès antic d'Euròpa, tà un de democratic. Era Revolucion des Clavelhs siguec pacifica e portèc er optimisme en Portugau. Coma escriguec Saramago: "es carrers de Lisboa, de tot Portugau, s'aumpliren de lum [...] èrem erosi perque era alegria s'auie calat entre nosati e tot ère possibile".



# PROJÈCTE

# CRONICA D'UA CONFERÉNCIA ANONCIADA

**E**th dissabte 17 d'abriu, coïncidint tamb era campanha arqueologica d'enguan, se presentèc en Les eth Projècte de restauracion deth castèth. Aguest qu'ei un ambiciós projècte amiat per Ajuntament que prevé, tamb ua inversion de 25 milions d'un convèni tamb eth Ministèri de Foment, crear un equipament museïstic ena bastissa un còp recuperada e que serie un gran dinamizador culturau en Baish Aran.

Coma acte centrau i auec ua conferéncia sus es actuacions arqueologiques en castèth ena sala d'actes der Ajuntament de Les. Aguesta comencèc en ua ora tradicionaument pòc taurina, es sèt e mieja deth ser passades, e deuant d'ua trentea de personnes, entre es quaus bona part dera *crème* culturau aranesa e representants dera noblessa locau, que dèren era 'nòta faussa' ara fin der acte. Eth conferenciant, er arqueològ aranés Pere Còts, hec ua disertacion sus es trabalhs que s'a hèt en castèth despartida en dues parts. Ua introduccion teorica sus era istòria deth senhoriu de Les, des sues prumeries enquiara sua fin, hèta a compdar des trabalhs d'investigacion dera documentacion existenta sus eth tema. Aguesta part sajaue de plaçar eth castèth en contèxte istoric, geograficamente e cronologicament. Suspresiument, per çò qu'eï abituau en conferenciant, siguec un resumit plan resumit basat ena istòria des senhors deth castèth, un intratge cronologic sus era existéncia deth senhoriu.

Maugrat es uets documentaus que i sus eth bastiment dera fortificacion, anteriora ath siècle XII -a despiet que non se pòt confirmar s'ei deth VIII, IX o X- se sap qu'eth castèth siguec bastit pes senhors de Sant Beat, rivaus ena epòca deth comtat de Comenges. A compdar dera documentacion arremassada per autor vos hèm a conéisher quau-  
qu'ues des  
donades mès  
subergessen-  
tes



Les

són domini, se més non en Baish Aran, es senhors de Sant Beat. En 1100, Odon, senhor alavetz de Sant Beat, ja ère senhor de Les. En 1233 un aute Odon, patronimic que soentegé enes prumères generacions deth senhoriu, ei confirmat per Jaume I en ua ratificacion escrita, coma senhor de Les, Bausen e Canejan; confirmacion vedibla d'ua causa que venguié d'antic.

Pògui ans mès tard, eth 25 de junhsèga de 1255, Jaume I ven tara Val e puge tath castèth de Les pr'amor des problemes que i auie, segurament de valsalhatge e de non respècte ara Corona. Ademà, alavetz senhor deth castèth recep eth rei. Un pacte entre aguest possibilitèc era entrada d'un exercit deth rei catalan ena Val. En 1313 era

renèu e cau hèr òbres de reestructuració en castèth; aguest se hè mès petit perque ja non i cau lotjar tanta gent. En 1412 Les ei cremat, atau com d'autre pòbles aranesi, mès eth castèth ei ben defensat e non ne patís es consequéncies. En 1462, tamb era guèrra entre Joan II e era Generalitat, es sues consequéncies òc que tanhen ath castèth, qu'ei cremat e destruït entre 1471 e

1473. A compdar d'aqui se profitaràn sonque es granes estructures, tor e paradau, utilizades enes conflictes bellics coma punts de vedença.

Dempús dera vedença istorica que mos amièc enquia uns tempsi de servituds, vasalhatges e guèrres 'artesanaus', era dusau part se centrèc ena arqueologia. Siguec eth moment dera explicacion dera metodologia de travalh aplicada en castèth d'ençà que comencèren es prètzòlets en 1994.

Tamb era comprobacion, per miei de diapositius, des diuèrses fases des trabalhs e des diuèrses estructures dera bastissa tamb es corresponentes datacions cronologiques, Còts mos descubric es interioritats dera arqueologia, es sòns trebucs, era impossibilitat de mecanizar es trabalhs e es 'prètz hèts manuaus' ara ora, per exemple, de trèir ua espasa descubèrta ena tor sense que se des heiguesse. Ath delà d'aguesta espasa de hèr, e des pilèrs de uassi, ceramica e d'autas pèces de metau trobades, era auta 'estèla' deth ser siguec un canon de bronze de petites dimensions que se sauve en perfècte estat e qu'ei ua pèça unica dera sua epòca (sègle XIV) pr'amor que normaument eth metau se re honie tà hé-ne ua auta pèça, segontes expliquèc eth baile dera vila, Emili Medan.

Fin finau, siguec un cuert mès profitós intratge en apassionant mon dera arqueologia, era darrèra sciéncia 'artesanau' en paraules de Pere Còts.

# ETH CROTZAT DETH DIMENGE

A 10x10 grid puzzle with numbered rows and columns from 1 to 12. The grid contains black squares at various intersections, forming a pattern. The pattern consists of several connected components: a vertical column of three black squares in row 5; a horizontal row of three black squares in column 5; a diagonal line of three black squares from (5, 7) to (8, 9); a horizontal row of three black squares in column 9; and a vertical column of three black squares in row 12.

**Orizontaus:** 1. Un quin sigue. 2. Man de leon, tigre, eca. Es cinc vocaus mau plaçades. 3. Virabocat: nòm de hemna ara quau dediqueren ua cançon es Nadau. Casa d'aulèth. 4. Cremaram, bruslaram. En tot e nrar en Garòs. 5. Ua cincau part d'un quilò. De dreta a quèrra: treiria puncha ath reion. 6. Unitat Estratigrafica. Saludar de quinsevolh manèra. 7. Existie. Eth cu de Ramon. Consonanta vibranta. Usatge o emplec enes *United States*. 8. Letra d. Mes-règle en Marimanha. Mieja O. Era beta grèga. Eth melic de Jèp. 9. *Eau d'ostiu*, perhum francés. Ath revès: bric vielhes der an. 5. Meridionau. Ua anèra 'mau hèta'. Brave òme canonizat. 6. Un Edoard un shinhau 'capvirat'. Ua part deth pòble celtibèr. 7. Sies romans. Capensús: arriu princ i-pau dera Garona que baishe de Saboredo. Mòs, nhacada. 8. Organizacion Universau de Nenès Mainadadi eth Ueit d'Abriu. Ua Beatritz bracada. 9. Règla impausada per ua autoritat superiora e aplicada, teoricalment, pera Justícia. Miei grumèu. Unitats de temps relatives, que tanlèu passen pressadament com se hèn interminables. 10. S'aumplirà de hanga eth mainatge.


per Cisko

eres. **10.** Harà gargalhs sense èster gorgolha. **11.** Pressanta com ua visita en urgéncias del Espitau. Terminason verbau dera tresau conjugason. **12.** Virabocada: mèrca de coches qu'a cèrt gust de citron. Sociedad 'bric coneishuda'.

**Verticaus:** 1. Quauquarrés pujolenc. 2. Era despareishuda Union de Republiques Socialistes Sovietiques. Arremassarè era eréncia. 3. Espòrt shivalèr. Vocau. Un becut capsús. 4. Aciu que i traparatzen tipes de teishut parrabastadi. Vocau anarquista. Mes

SOLU-  
CION  
DETH  
CROZAT  
DETH  
DARRÈR  
DIMEN-  
GE

per Vicent Simó



NÒTA: Ena solucion deth crotzat dera darrèra setmana i auie un error; atau, era dusau definicion deth 5 orizontau qu'ei **SOS**, pas SCS com i diguie.

Edite ETH DIARI  
Família Colomines  
Centre d'estudis VIVÈNCIA ARANESA  
Aula Europea des Pirineus (Val d'Aran)  
Carrer Doctor Manel Vidal  
locau num.5  
(Darrer edifici/ Ath cant der Espita)  
25530 Viella- Val d'Aran  
Telefon: 973641772  
Fax: 973640871  
E-mail vivencianaraesa@ctv.es

Editor e director : Joan-Ramon Colomines-Companies.  
e-mail: ircc@apdo.com

e-mail: jrcc@apdo.com

Equip de correctors: Xavier Gutiérrez

Equip de correctors: Xavier Gutiérrez.

Impression: Xerox's Document Center 220 ST d'ETH DIARI  
en Vilafranca Tirada: 1000 exemplars